

ANG DUHA KA MGA SAKSI



“Ang balili malaya, ang bulak malaya, apan ang pulong sa atong Diyos molungtad hangtod sa kahangtoran” (Isaias 40:8, NKJV)



414
4-я ЦАРСТВ
Глава 7, 8
стан Сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и две меры ячменя по сиклю, по слову Господню.
17 И царь поставил того садовника, на руку которого опирался, у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь.
18 Когда говорил человек Божий царю так: “две меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю будет завтра в это время у ворот Самарии”,
19 Тогда отвечал этот садовник человеку Божью и сказал: “если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?” А он сказал: “увидишь твоими глазами, но есть этого не будет”.
20 Так и сбылось с ним, и затоптал его народ в воротах, и он умер.

Глава 7, 8
5 И между тем как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он, просила сына во своем и о поле своем. И сказал Елизей: господни мой, царь, это та женщина, и тот самый сын ее, которого воскресил Елизей.
6 И спросил царь у самого сына она рассказала ему, и женщины, и одного из придворных, и дал ей царь и все доходы с поля, с того дня, как она оставила землю, поныне.
7 И пришел Елизей в Дамаск, когда Венадд, царь Сирийский, был болен. И донесли ему, говоря: человек Божий здесь, и пойдя навстречу к нему, и попроси Господа, и он исцелит тебя.
8 И сказал царь Азанлу: возьми в руку твою дар, и пойдя навстречу к нему, что дочь Ахава была женою твоею, и делал неудобное в очах Господних.
9 И пошел Азанл навстречу к нему, и взял дар в руку свою, и пошел в Дамаск, и рассказал царю, и он исцелился.

Глава 8, 9
4-я ЦАРСТВ
шел к государю своему. И сказал ему этот: что говорил тебе Елизей? И сказал: он говорил тебе, что ты выздоровеешь.
10 А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил на лицо его, и он умер. И воцарился Азанл вместо него.
11 В пятый год Иорама, сына Ахава, царя Израильского, за Иосафатом, царем Иудейским, воцарился Иорама, сын Иосафатов, царь Иудейский.
12 Тридцати двух лет был он, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме.
13 И ходил путем царей Израильских, как поступал дом Ахаов, пошел и делал неудобное в очах Господних.
14 И пошел Азанл навстречу к нему, и взял дар в руку свою, и пошел в Дамаск, и рассказал царю, и он исцелился.

4-я ЦАРСТВ
16.2 Пар. 21:3, 17.2 Пар. 21:20, 18.4 Цар. 16:3, 21.6 Пар. 18:1, 19.2 Пар. 7:16, 20 Быт. 27:40, 2 Пар. 21:8, 22 Пар. 21:13, 24.2 Пар. 22:1, 26.4 Цар. 11:1, 27.1 Пар. 22:3, 28.3 Цар. 22:29, 29.4 Цар. 9:15, 10:1
27 И ходил путем домом Ахаов, делал неудобное в очах Господних, и ранили Сирияне Иорама, сына Ахава, когда он воевал с Азанлом, царем Сирийским. И пошел Азанл навстречу к нему, и взял дар в руку свою, и пошел в Дамаск, и рассказал царю, и он исцелился.

28 И пошел он с Иорамом, сыном Ахаовым, на войну с Азаилом, царем Сирийским, в Рамоф Галаадский, и ранили Сирияне Иорама, сына Ахава, когда он воевал с Азаилом, царем Сирийским. И пошел Азанл навстречу к нему, и взял дар в руку свою, и пошел в Дамаск, и рассказал царю, и он исцелился.

Human sa kamatayon sa dagkung mga repormador, ang reporma nag-antus sa paghunong. Ang Reformed nga mga simbahan nahimong bugnaw, estrikto ug dili matugtanon.

Dagkong mga kausaban ang nahitabo sa politikal ug pilosopikal nga kalibotan. Ang kaylap nga pagkawalay kalig-on mitultol sa pipila, sama sa mga Pilgrim, sa pagkalagiw sa ilang mga balay ug sa pagpangitag tabang sa “yuta sa gawasnon,” North America.

Sa Europe, ang krisis mibuto sa porma sa usa ka rebolusyon. Ang France mibarog ingong unang ateyista nga estado sa modernong Uropa.

Hangtod niadtong higayona, gipreserbar sa Diyos ang iyang “duha ka saksi.” Unsa ang nahitabo kanila sa niining kritikal nga mga higayon sa kasaysayan?



Kinsa ang duha ka saksi?



Unsa ka dugay sila mihatag sa ilang pagpamatuod?




Giunsa sila Pagpatay?



Kanus-a sila nabanhaw ug mikayab sa langit?



Unsa ang sunod nga nahitabo?



KINSA ANG DUHA KA MGA SAKSI?

“Kini mao ang duha ka kahoy nga olibo ug ang duha ka tangkawan, ug sila nagatindog sa atubangan sa Ginoo sa yuta” (Pinadayag 11:4).

Ang paghisgot sa duha ka kahoy nga olibo ug sa duha ka tangkawan (Pin. 11:4) nagdala kanato ngadto sa panan-awon sa Zacarias 4. Diha niini, ang mga kahoyng olibo nagpatunghag lana nga nagbutang ug pito ka sanga nga tangkawan (Zac. 4:1-). 3, 12).

Ang mga kahoy nga olibo mao “ang duha ka dinihogan” nga, uban sa tangkawan, nagrepresentar sa “pulong sa Ginoo” (Zac. 4:6, 14). Sa ato pa, ang Daan ug Bag-ong

Tugon.



KINSA ANG DUHA KA MGA SAKSI?

Gigamit si Moises ug Elijah isip mga simbolo, ang Pinadayag 11 nag-ingon niining duha ka saksi:



Sila nagsul-ob ug sakong panapton (3)

Sila mibarog atubangan sa Dios (4)

Kon adunay gustong modaot kanila, mogula ang kalayo gikan kanila (5)

Ilang gisirhan ang langit aron dili moulan (6a)

Ilang gihimong dugo ang tubig ug nagpahinabog mga hampak (6b)

Ang Bibliya gipreserbar sa makahasol nga mga panahon

Wala tugoti sa Dios nga mawala ang iyang pulong

Ang mensahe sa Bibliya “naglamoy” sa mga kaaway niini (Jer. 5:14)

Siya nga nagsalikway sa Bibliya gihikawan sa ulan sa Balaang Espiritu (ang lana).

Kadto lamang nga nagtuon sa Bibliya ang naluwas gikan sa mga hampak ug espirituwal nga kangitngit sa Edad Medya.

Sama kang Moises ug Elias, ang Bibliya mag-antos ug dagkong mga paglutos; makig-away kini sa ateyista nga mga gobyerno; kini makapasiga sa nagdilaab nga mga pagbati... Ang kasaysayan nagpamatuod sa

UNSAY DUGAY NILA GIHATAG ANG ILANG

“Ug itudlo ko ang akong duha ka saksi, ug sila managna sulod sa 1,260 ka adlaw, nga nagsul-ob ug sakong panapton.” (Pin. 11:3)

PAGPAMATUOD?

Ang Pinadayag kapitulo 11 nagsugod sa usa ka panan-awon sa Langitnong Sanctuaryo, ug niadtong nagsimba atubangan sa halaran sa insenso (Pin. 11:1).

Ang Sawang sa Langitnong Sanctuaryo mao ang Yuta, diin ang “mga Hentil” – dili magtutuo – nagyatak sa “balaang siyudad” – ang katawhan sa Diyos – sulod sa 42 ka bulan (b.

2) Nianang panahona, ang Pulong sa Dios pagasul-oban ug “sako” – dakong kalisdanan – (v. 3) [42 ka bulan x 30 ka adlaw = 1,260 ka adlaw (sa propesiya, 1,260 ka tuig)].



Gikan sa tuig 538, ang simbahang Romano nagsugod sa anam-anam nga pagpahamtang sa iyang tradisyon labaw sa Pulong sa Diyos, nga miabot sa punto sa pagdili sa pagbasa sa Bibliya ug sa pagkondenar sa kamatayon niadtong nakabaton niini, nagbasa niini, o nagkinabuhi sumala sa iyang pagtuo (mga doktrina). Sa hapit na matapos kini nga panahon, ang mga repormador adunay makadiyot nga kahupayan niini nga paglutos. (Mat. 24:22).



GIUNSA SILA PAGPATAY

“Karon sa diha nga sila makahuman sa ilang pagpamatuod, ang mananap nga mapintas nga misaka gikan sa kahiladman mosulong kanila, ug modaug kanila ug mopatay kanila” (Pinadayag 11:7).

Ang bung-aw nga gihisgotan sa Pinadayag 11:7 naghulagway sa dapit diin ang mga demonyo nagpuyo (Pin. 9:11; 20:1-3; Lucas 8:30-31). Ang mananap naghulagway sa politikanhon o relihiyosong gahom (sama sa ubang mga mananap sa Pinadayag ug

Daniel).

Unsang gahoma ang mitungha sa kataposan sa 1,260 ka tuig, sa ato pa, sa mga tuig

1798?

Ang Rebolusyong Pranses, nga nagsugod niadtong 1789, nagpatungha sa gitawag nga “gobyerno sa kalisang” (1793-1794), nga nagpatin-aw pag-ayo kon kinsa ang nagpaluyo niini nga kagamhanan: si Satanas ug ang iyang mga demonyo. Kini nga gobyerno gitawag ug tulo ka paagi (Pin. 11:8):



Sodoma: Ang Rebolusyon nagsugod sa usa ka yugto sa dakong imoralidad



Ehipto: Ateyista nga gobyerno (Ex. 5:2), bisan tuod wala sila maghunahuna sa pagsimba sa “diyosa sa pangatarongan”



Diin si Jesus gilansang sa krus : Ang halad ni Jesus isalikway

Niining yugtoa, ang relihiyon giwagtang, ug ang Bibliya gidili ug gisunog.

“Ang ateyistikong gahom nga nagmando sa France sa panahon sa Rebolusyon ug sa Paghari sa Kahadlok, nakiggubat gayod batok sa Diyos ug sa Iyang balaang pulong nga wala pa sukad nasaksihan sa kalibotan. Ang pagsimba sa Dios giwagtang sa National Assembly. Ang mga Bibliya gikolekta ug gisunog sa publiko uban ang tanang posibleng pagpakita sa pagtamay. Ang balaod sa Dios gitumban. Ang mga institusyon sa Bibliya giwagtang. Ang sinemana nga adlaw sa pagpahulay gigahin, ug puli niini ang matag ikanapulo nga adlaw gigahin sa paghudyaka ug pagpasipala. Ang bautismo ug ang Komunyon gidili. Ug ang mga pahibalo nga dayag nga gipaskil sa mga lubnganan nagpahayag sa kamatayon ingong usa ka walay kataposang pagkatulog.”

KANUS-A SILA NABANHAW UG MIABOT SA LANGIT?


“Apan human sa tulo ka adlaw ug tunga ang gininhawa sa kinabuhi gikan sa Dios misulod kanila, ug sila nanindog sa ilang mga tiil, ug ang mga nakakita kanila gihampak sa kalisang” (Pinadayag 11:11).



Niadlong Nobyembre 26, 1793, ang Paris nagpagula ug usa ka dekreto nga nagwagtang sa relihiyon. Kini nga mando gikansela niadtong Hunyo 17, 1797. Niining yugtoa sa tulo ug tunga ka tuig, ang France nalipay ug nalipay nga “nakalingkawas” gikan sa pagpanglupig sa relihiyon, ug gipahilom ang tingog sa Bibliya (Pin. 11: 9-10).

Imbes nga pahilomon o laglagon, ang Bibliya mibangon nga mas lig-on kaysa kaniadto. Ang mga misyon sa Protestante nagdala sa mensahe sa ebanghelyo ngadto sa kinatumyan sa Yuta (Pin. 11:11).

Gibuhat ni William Wilberforce ang unang Bible Society niadtong 1804 alang sa dinaghang pag-apod-apod sa Bibliya. Ang naglungtad nga mga kopya sa Bibliya midaghan sa linibo, hangtod nga kini nahimong unang labing namaligya nga libro sa kalibotan. Sa pagkakaran, ang pag-apod-apod sa Pulong sa Diyos dili mapugngan. Gibutang kini sa Dios sa usa ka sitwasyon diin walay makaguba niini (Pin. 11:11).



UNSAY NAHITABO SUNOD?

“Unya ang templo sa Diyos sa langit naablihan, ug sulod sa iyang templo nakita ang arka sa iyang pakigsaad. Ug dihay nangabut nga mga pangidlap sa kilat, mga dahunog, mga dalugdog, usa ka linog, ug usa ka kusog nga ulan nga yelo” (Pinadayag 11:19).

Gikan sa “pagkabanhaw” sa duha ka saksi, ang kataposang kapitulo sa kosmikong panagbangi nagsugod: ang panahon sa kataposan.

Kini nga panahon mosangko sa Ikaduhang Pag-anhi, sa dihang ang tanang gingharian mahimong gipanag-iya ni Jesus, ug Siya maghari sa kahangturan (Pin. 11:15).

Kana nga panahon mag-una sa kaligutgut taliwala sa mga nasud, ug matapos uban sa kalaglagan sa “kadtong molaglag sa yuta” (Pin. 11:18).

Ang tanan niini nga mga panghitabo gikuwadro sa usa ka konteksto sa pagsimba sa Langit (Pin. 11:16-17), nga nagtapos sa panan-awon sa arka sa pakigsaad sa Langitnong Sanctuaryo (Pin. 11:19).

Sa pag-abot sa “panahon sa paghukom” (Pin. 11:18), ang sumbanan sa Paghukom gipakita ngadto sa kalibutan: ang napulo ka mga sugo nga anaa sa arka sa



“Ang Balaang Espiritu anaa sa tupad sa matag tinuod nga tigpangita sa pulong sa Dios, nga makapahimo kaniya sa pagdiskobre sa tinago nga mga hiyas sa kamatuoran. Ang balaanong kahayag moabot sa iyang hunahuna, nga nagbutang sa kamatuoran diha kaniya sa usa ka bag-o, lab-as nga importansya. Siya napuno sa kalipay nga wala pa sukad mabati. Ang kalinaw sa Dios anaa kaniya. Ang pagkabililhon sa kamatuoran naamgoan nga wala pa sukad. Ang langitnon nga kahayag nagdan-ag sa Pulong, nga nagpakita niini nga daw ang matag letra gipintalan ug bulawan. Ang Diyos mismo nagsulti sa kasingkasing, nga naghimo sa Iyang pulong nga espiritu ug kinabuhi.”

